

Parare Domino Plebem Perfectam

A lokisetse Morena Sechaba se phethehileng (Luka 1,17)

Moeletsi oa Basotho

www.moeletsoabasotho.co.ls

Bahlanka ba tsebahatsa **BESP**



Komiti e inoesa ka **nkho**



Li sebelisa mekhoa ea **khale**



BOKHACHANE BO ATELA SEKOLO

6

BA HLABA HLANAPHETHO



www.moeletsoabasotho.co.ls



+266 28 350 466/

+266 6260 0983 WhatsApp

newsroom@moeletsoabasotho.co.ls

#PARARE DOMINO PLEBEM PERFECTAM

8

MOELETSI

Palesa ea bocha e'a pona

Ntle le tšala e tšametseng karolo e 'ngoe ea sechaba ka lebaka la komello (El Nino), e 'ngoe ea lingongoreho tsa Basotho ke tlhokahalo ea libukana tsa ho eta 'moho le litokomane tsa boitsebiso. Komiti ea Ntlo ea Senate e lisitseng Tšebetso ea 'Musu e ile ea ithomella ka seqo lefapheng le fanang ka libukana tsa ho eta le litokomane tsa boitsebiso, ho bona hore na hantle bothata bo hokae. E fumane liqholotso tse kenyeletsang marang-rang a khaohang khafetsa, mechini e sa sebetseng hantle, hape e fumane hore seo Letona la Sepolesa, Borena, Puso ea Libaka le tsa Lehxae le se buileng ka Ntlong ea Senate ha se tšoane le seo ba se bonang. Ha lehla-koreng le leng, morekisi ea fang lekala thepa e etsang litokomane tsa boitsebiso a fane ka thepa e sa lekanang. Komiti kamor'a ho bona tsena tsohle e tla lula fatše ho tla ka tharollo ea moshoelella, hobane ruri sechaba se sitoa ho phetha mabaka joaloka ho batla mosebetsi Afrika Boroa. Ke tšepo ea Basotho ke hona hore komiti ka tšebelisoano 'moho le bohle ba amehang ba tla hlakola menyepetsi ea sechaba e saleng e oela fatše nako e telele.

Mosuo-e-Hlooho sekolong sa Mokhotlong o eme le monn'a mateneng ke boimana ba bana ba sekolo bo bonahalang bo ntse bo eketseha selemo le selemo. Ka lebaka la liphetoho tse teng ngoana ha e le moimana sekolo se bitsa motsoali e le hore a tsoelepele ka lithuto tsa hae kaha Lekala la Thuto le Koetliso le tšehetsa taba eo, 'me ka nako e 'ngoe moithuti ke eena ea khethang ho lula hae. O re o se a lekile maqheka ka ho kopa bahlabolli ho tsoa Morerong oa Metsi a Lihlaba tsa Lesotho (LHDA), sepolesa 'moho le Litsi tsa Bophelo. Leha ho le joalo, taba ena e bonahala e sa ee moriting ho hang, 'me joalokaha thuto e le pitsa e maoto a mararo batsoali ba lokela ho bua kathata le bana ba bona. Moetlo le litloaelo tsa Basotho li etsa hore ho be thata haholo ho batsoali ho buisana le bana ka litaba tsa thobalano, joale ka maloting hoa hlaka ho tla thatafala le ho feta. Qholotso ena haeba ke e 'ngoe ea lisosa, batsoali folofelang leraba e se metsi a psha le a shebile.

Polotiki ea Lesotho ha e qete ho makatsa Basotho, bapolutiki ke bao ba se ba e betsitse khoba ka ho tšelela Letšolong la Ntlafoalo ea Moruo (RFP) ka lipalo tse phahameng, 'me ke bonyane batho ba 44 ba inehetseng letšolong ka la 4 Loetse monongoaha. Ba bang ba bona ba ikopela tšoarelo ho Basotho ka ho se ba khotlaetse ho khetha RFP likhethong tse akaretsang, hobane ba hlokomela ha joale hore ke eona e tla lopolla Basotho liqholotsong tse ba tšametseng. Potso ke hore na ba sitiloe ho bona see qalong ka mabaka afe? Ba ne ba tšohile'ng nakong ea likhetho? Ana ke 'nete ba hlokometse hore RFP e tla ka tharollo kapa ba bone hore le ho eona mejo e ntse e le teng?

Lekala la Ntšetsopele ea Sechaba ka kopanelo le la Thuto le Koetliso le ntse le tsoelapele ho thusa batsoali ba likojoana li mahetleng ho kenya bana likolo. Leha ho bonahala ho e-na le liqholotso tse kang lenyalo la bana la tlaase lilemong le lebollo, lekala le khotlaetsoe ke hore batsoali ba eme ka maoto ho thibela taba ena. Morero ona oa BESP o khahlametsa batsoali ka chelete e kaalo ka M1,500.00 e reretsoeng ho rekela bana seaparo sa sekolo, 'me batsoali ba koptjoa ho tšepahalla ho sebelisa chelete ena ka nepo hobane lekala le tla boela le etsa litlhahlobo; ba fumanoang ba sa etsa joalo ba tla nkeloa likhato tsa molao.

Bahlanka ba tsebahatsa BESP

Nthabeleng Seitlheko

Ofisiri e Kholo ea Lihlapiso tsa Bana ba Likhutsana le ba tlokotsing Seterekeng sa Maseru Liteboho 'Mamotšoenene Letsie, o re lekala le kene morerong oa ho bona hore bana ba lefelloang sekolo ke lekala, ba tšoana le baithuti ba bang likolong, hore ba fuoe M1,500.00 ea seaparo



E mong oa batsoali, Pakiso Molefe Harantuba.

ro sa sekolo. Litaba tsena li hlaleletse potolohong e ntseng e etsoa ke Lekala la Ntšetsopele ea Sechaba ka kopanelo le Lekala la Thuto le Koetliso, literekeng tse fapakaneng, ka la 4 Loetse monongoaha.

Litaba tsena ke ntšetsopele ea tšebetso ea Lekala la Ntšetsopele ea Sechaba, tlasa Morero oa Lekala la Thuto le Koetliso oa ho matlafatsa Thuto ea Bana Likolong (BESP). O re ba bone hore mosebetsi oa bona ha joale ke ho beha batsoali bohle bao bana ba bona ba lefelloang ke lekala leseling ka ntlafalo e fihletsoeng ho arabela litlhoko tsa baithuti. A re ha joale bana bohle ba tla fuoa chelete e kaalo ka M1,500.00, ha 'ngoe 'me ha e sa tla phetsoa hape ka hoo batsoali ba lokela ho tšepahalla chelete ena ka ho rekela bana seaparo sa sekolo.

O itse seo ba se hlokanang ke hore bana ba kene sekolo ka boitsebiso, 'me ha batsoali ba rekile seaparo sa sekolo ba boloke lirasiti tseo ka nepo kaha lekala le tla etsa tšalo morao ea ka tšebeliso ea chelete ena. Maemong ao e bang ba tla fumana chelete e sa sebelisoa ka nepo, o re bohle ba tla nkeloa likhato tsa molao

'me litsiane tsena li amoheleloa Makhotleng a Puso ea Libaka.

A supa hore batsoali ba tla hlokoa lengolo la sekolo, la tlhaho la moithuti le tokomane ea boitsebiso kapa ea tla rongoa bakeng sa motsoali moo maemo a sa lumeleng, hape batsoali ba koptjoa ho arolelana le bana litaba tsohle tse ba amang.

E mong oa batsoali Pakiso Molefe, moahi oa Ha Rantuba, o supile hore ngo-

satsing a mang a na le ho fihla sekolong a sa ja kaha ba e-na le ho iphumana ba jele hanngoe kapa habeli ka letsatsi.

Mosuo-e-Hlooho Sekolong se Phahameng sa Rantuba Leribe 'Maletsatsi Marumo, o hlalositse hore bana ba lefelloang ke lekala ba teng 'me ba ntse ba sebetse joaloka bana ba bang empa bothata ke litlaleho tsa baithuti ba nyaloang ba le tlaase lilemong, empa se khotlaetso ke hore batsoali ba ema ka maoto ho hanela taba ena le hoja ba bang ba ee ba tlohele.

Hape a re hoo boetse ho na le bothata ba baithuti ba eang lebolong ba e-s'o be lilemong tsa ho nka boikarabello 'me ba senyeheloa ke bokamoso. Ke bonyane litichere tse 'ne sekolong sena, ha kakaretso ea baithuti e le 43.

Ho sa le joalo Ofisiri Lefapheng la Lihlapiso, Lekaleng la Ntšetsopele ea Sechaba lthabileng Mosenene, o supile hore bana ha ba sa tšoane le ba bang sekolong, ba qetella ba lahleheloa ke boitsebiso le ho ka nyahlatsa sekolo ka lehare. A ipiletsa ho batsoali ho khotlaetse bana ho kena sekolo, ho ba bontša molemo oa sona le ho sebetse ka thata lithutong tsa bona kaha ba tšoensoe ke taba ea hore bohlo ba bana ba lefelloang ke lekala ha ba sebetse hantle lithutong tsa bona.

O itse se thabisang tšebetso ena ke hore batsoali ba utloisisa tokelo ea bona ea ho kenya letsoho haholo toantšong ea litaba tsa lenyalo la bana ba tlaase lilemong le lebollo, kaha li ama bokamoso ba bona.



Liteboho Mamotšoenene Letsie, Ofisiri e Kholo ea Lihlapiso tsa bana ba Likhutsana le ba tlokotsing Lekaleng la Ntšetsopele ea Sechaba.

HO CHECHA HOA RAMO HASE HO BALEHA

Powering down to power up

Litonnoro tsa Morero oa Metsi a Lihlaba tsa Lesotho le Setsi sa Phehlo ea Motlakase sa 'Muela, li tla koaloa **HO TLOHA KA KHOELI EA MPHALANE 2024 HOISA KHOELING EA TLHAKUBELE 2025**, ka lebaka la litokiso. Nakong ena, phetiso ea metsi ho tloha Lesotho ho ea Afrika Boroa e tla emisa, 'me le Setsi sa Phehlo ea Motlakase se tla sitoa ho fehla motlakase.

RE TŠEHETSA BACHA

Tšeliso Thakholi

Nkhoaa Molahlehi ke letsoalloa la moeling oa Thaba-Tseka le Mohale's Hoek motseng o bitsoang Sekitsing. O qalile khoebo ea linoha nakong eo a ntseng a le Sekolong se Phahameng sa Makhao-la. E leng hona moo e it-seng h'a qeta Foromo ea Bohlano, a ileng a fuma-na lihlapiso tsa ho ntšet-sa lithuto tsa hae pele ho etsa Lengolo la Degree in Herpetology Unifesithing ea Tanzania.

Qaleho ea ho rata linoha

Kholong ea ka ke ne ke alosa ke le molisana naheng koana. Ke hona moo ke ileng ka tloaela ho ba le lerato la liphofotsoana tse sa tloaelehang. Ekaba ke tse phelang ka metsing kapa kantle ho metsi tse kang linoha le tse ling. Ho feta mona eaba ho se ho hlaha boemo bona bo nyarosang ba ho chesoa ha lihlahla ha re ntse re hola. Ha u botsa batho hore na lebaka ke lefe la ho chesoa u ne u tla utloa ba re ba fokotsa matsetse a liphoofo, neng-neng ba re ba fokotsa linoha tse ngata. Ka nako eo ho ne ho e-na le linoha tse ngata tseo re neng re li bona ha re le naheng.

Nakong eo ho neng ho chesoa makhulo ke ne ke atisa ho fumana linoha le liphoofo tse ling li shoele ka lebaka la mollo. Ke ha ho tla kelellong ea ka hore ke etse seratsoana sa linoha moo ke tla li

boloka teng ke rute batho ka tsona kaha ke ne ke e-na le tšabo ea hore ha li ntse li e-shoa ke mollo ha ho sa na moo re tlang ho

joale ke na le linoha tse 10 feela serapeng mona, 'me boholo ba tsona ke li isitse lirapeng tseo ke nang le tsona linaheng tsa Afri-

boela ka ithuta hore noha ha e jele e nka matsatsi a mararo lijo tse joalo li ntse li le ka mpeng. Ha joale serapeng mona ke na le

le ka letsoho feela motho a ka e tšoara. Empa motho o tlameha ho tseba boitšoaro ba noha eo a ka batlang ho e tšoara.

Likamano tsa hae le linoha

Noha ha e shebe tšobotsi ea motho empa ho na le mokhoa oo eona e o sebelisang ho tseba hore motho eo a ka ba kotsi ho eona kapa che! Hona le lero le bang teng ho motho ha a bona noha le bitsoang Adrenaline, ke lona lero leo noha e tla tseba ho bona se ka pelong ea motho mabapi le eona. Noha e semelo se thata hobane motho a ka se e bone ha e thabile joaloka liphoofo tse ling.

Bokamoso ba serapa

Ke lakatsa ho nchafatsa serapa sena e le hona ho hohela bohahlauli mol-emong oa Basotho. Ke rata hore se eteloe le ke batho ba tsoang linaheng tse ling kaha sena se tla thusa ho holisa moruo oa setereke sena sa haeso.

Keletso ho bacha



li fumana teng.

Serapa sa linoha

Hang ho ba ke qete sekolong ke ile ka etsa serapa sena sa linoha se bitsoang Snake Park ka selemo sa 1998. Ke ne ke sa se etse feela hobane ke ne ke batla khoebo, empa haesale e le ntho eo ke e ratang ho tloha bonyenyane ba ka ho ruta batho ka bohlokoa ba linoha. Linoha ha se lintho tse kotsi ha feela o sa li loantše. Li bohlokoa ho rona kaha ho na le lichefo tseo e leng moriana tse phekolang batho mafu a fapakaneng a kang lefu la pelo le ho thusa ha motho a lonngoe ke noha (Antivenom) le a mang. Ha

ka Boroa le Mozambique. Mefuta ea linoha eo ke nang le eona ha joale ke Qooane, Masumu,

moo ke ngatafatsang lijo.

Mokhoa oa ho li fumana

O bobebe empa motho



Mosenene-Poli, Marabe, Thamae le Noosi. Kaofela ke tseo ke li fumaneng kahare ho naha.

Phepo ea linoha

Ho latela boithuto ba ka noha ke mofuta oa phoofo o sa batleng ho ja ntho e shoeleng, e batla hore eona e ipolaele eona. Ha e shoele e ke ke ea e-ja lekhale. Lijo tsa tsona ke litali le liqaqana tseo li li jang li ntse li phela. Ka

o tlameha hore a be le tsebo ka litaba tsa tikolo-ho kapa hona ho ithuta 'Ecology.' Sena se ka thusa hore motho a tsebe hore na sebakeng se itseng ho fumaneha linoha tsa mofuta ofe, ha linoha tse ling tsona li ka fumaneha libakeng tse joang, li tsamaea neng le mokhoa oo li ipatlelang lijo ka oona. Le ho li tšoara ha se mosebetsi o thata,

Bacha ba heso khoebo ena e monate haholo hobane e kopantse le litaba tsa bohahlauli, empa e batla batho ba hlokolosi haholo. Mocha o lokela hore pele a kena ho eona a e sekolong ho ithuta haholoanyane ka litaba tsa linoha. Sena se tla mo bebofaletsa mosebetsi haholo. Mamati a butsoe bacha ba ka tla ka tla ba ruta ka linoha.



Komiti e inoesa ka nkho



Nthabeleng Seitlheko

Komiti ea Senate e lisitseng Tšebetso ea 'Muso e etetse lefapha le fanang ka libukana tsa ho eta, Lekaleng la Sepolesa, Borena le tsa Lehae ho inoesa ka nkho hore na pharela e hokae phanong ea litokomane. Tsena li bile ka la 3 Loetse monongoaha.

Mookameli oa komiti Dr. Thabiso Lebeso, o hlalositse hore ba ithutile litaba tse 'maloa tse etsang hore tšebetso e be monyebe lekaleng lena, 'me har'a tsona ke ts'ebeliso ea marang-rang a oelang ka linako tse ling, mechini e sa sebetseng hantle hoo ho seng ho nkoa lenane le fokolang

la Basotho ba hlokang libukana tsa ho eta.

A re tlhaloso eo ba e fuoeng ke letona nakong eo a neng a etsa polelo Ntlong ea Senate e fapakanane le seo ba se bonang. A re komiti e fumane hore ho na le libukana tsa ho eta tse kaholimo ho 2,000 tse e-s'o fihle matsohong a beng ba tsona. O itse a mang a mabaka ke hore lekala le fuoa khakanyo ea lichelete e fokolang hape ha le na thepa.

Komiti e bile ea fetela lefapheng la phano ea likarete tsa boitsebiso moo ba fumaneng hore thepa e fihlile e sa fella ho tsoa ho barekisi ba eona, e leng sesosa sa bosebeletsi bo monyebe ho Basotho. A re komiti ea habo e tla ikeletsa kamor'a tlhahlobo ena kaha lekala le tobane le liqholotso tse ngata tse lokelang ho rarolloa.

'Matšepang Malefane, ea bileng liofising tsena a hloka litšebeliso o hlalositse hore haeba 'muso o se o sitoa ho ba tlatsetsa ba hlalose ba tsebe ho itefella lipasa ka chelete tsa bona kaha a lokela ho khutlela mosebetsing. O re tlhokahalo ea bukana ea ho eta ke

ntho e bohloko ho eena hobane o phelisa lelapa la hae ka ho sebetsa malapeng Afrika Boroa 'me o se a sa khone ho tšela kaha e feletsoe ke nako le bukana e felile.

O re o na le libeke tse tharo a matha sebakeng sena a sa fumane litšebeliso, 'me seo a ipotsang sona ke hore na bohlokoa ba ho khetha ke bofe kaha ba sa fumane litšebeliso ka tselae nepahetseng. A kopa ba ikarabellang ho ba ela hloko kaha ba sa kope letho ho 'muso ba iphelisa ka matla a bona.

Mookameli Lefapheng la Phano ea libukana tsa ho eta, o hlalositse hore libukana li fihlile 'me lekaliana le se ntse le e-na le lipalo tse holimo tsa Basotho ba seng ba entse likopo. A re ha joale ba fa batho ba mabaka a potlakileng joaloka bana ba likolo, batho ba eang lingakeng, basebetsi ba nako eohle ba eang Afrika Boroa, ba nang le mangolo a tšebetso a ba lumellang ho sebetsa Afrika Boroa le bahoebi ba nako eohle bao libukana tsa bona li felileng maqephe.

Bereng o eketsa masiba

Nthabeleng Seitlheko

Morena oa Sehlooho e mocha oa Phamong Theko Letsie Bereng, o hlapantšitsoe e le Setho se secha sa Ntlo ea Senate, moo a kenang lieteng tsa mofu Mofumahali Nthati Bereng ea ileng a timela ka lebaka la mofetše selemong se holimo. Tsena li bile tulong ea Ntlo ea Senate, ka la 3 Loetse monongoaha.

Morena Theko Letsie Bereng, ke moena oa

na qeaa-qeaa eo hore o tla sebeletsa sechaba sa Phamong ka thello. O re ke takatso ea hae hore bosebeletsing ba hae sechaba sa habo se fumane tsohle tse molemo.

A re ka linako tsohle ho ba moetapele ha se ntho e bonolo kaha a lokela ho ananela batho bohle le ho fihlela litharollo kahar'a sechaba, ka hoo o ike-miselitse ho sebetsa ka thata ho bona hore sechaba sa habo se ba le boiketlo le ho felisa kahar'a tse ling littlo tsa molao tse tjametseng sebaka sena.



mofu Mofumahali Nthati Bereng, 'me o kena kahar'a ntlo a le lilemo li 47. O re thomo ena ea Borena ba Sehlooho e mo fumana a ntse a busa motse oa Khohlong Ha Motumi e bile e le setho sa Lekhotla la Puso ea Libaka la Qoasing-06 Seterekeng sa Mohale's Hoek.

O supile a le motlotlo ka khato ena bophelong ba hae kaha e mo fumana e ntse e le moetapele oa sechaba ka hona h'a

Mookameli oa Ntlo ea Senate Mofumahali 'Mamonaheng Mokitimi, ha amohela setho sena se secha o itse a tsebe hore ha e sa tla ba morena feela empa e se e le mohlomphehi, 'me kano eo a e nkileng ke boitlamo ba ho tšepahalla Motlotlehi le lipuso tsohle le Morena Molimo ho fihlela pheletso ea bophelo ba hae. A lakaletsa eo tšebetso e ntle thomong ea hae e ncha bosebeletsing ba sechaba.

NOTICE NOTICE NOTICE
The public is hereby notified that Maluti Siyanda PTY(Ltd) changed to Letša Leholo Petroleum PTY(Ltd).

Listen To Us Here

92.6 fm bokamoso Mafeteng Mohale's Hoek Qach's Nek Quthing
97.4 fm bokamoso Maseru Berea Leribe
98.2 fm bokamoso Mokhotlong Thaba Tseka Butha Buthe

www.bokamoso974.co.za

Bokhachane bo atela sekolo

Nthabeleng Seithleko

Mosuo-e-Hlooho oa Sekolo se Phahameng sa Mapholaneng Mahooana Tšilo, o re o tšoensoe ke lipalo tse phahameng tsa bokhachane ba bana ba tlaase lilemong bo bonahalang haholo ho baithuti ba Sehlopa sa Borobeli le

O re hang ha ba fumane hore ngoana o 'meleng ba bitsa motsoali, ba lula fatše ho shebisana tšehetso ho moithuti ea joalo e le hore a tle a tsoelepele ka lithuto tsa hae le hore ngoana eo a fete nako eo ka katleho. A re moithuti o lebeletsoe ho kena sekolo a ntse a le 'meleng kaha mehla e fetohile le Lekala la Thuto le Koetliso le ba lumella joalo.

Sena se entsoe ho tlosa har'a tse ling sekheo sa mohlankana ea kenang se-

senyeheloe ke bokamoso, ka lebaka leo ba amohela maemo ao ba ke keng ba tsoha ba a fetotse.

A re hore ba tsebe ho bua le bona ba ba fetola metsoalle ea bona, e le hore ba tsebe ho eletsana kaha ba qetella ba tseba leha eba e mong e le mokhachane a tšaba ho bolela.

Ho sa le joalo, e mong oa litichere sekolong sena, ea rutang Thuto ea Litaba tsa Mahlale a Bophelo Mongh-

ali Fako Tšele, o hlalositse hore baithuti ba rata thuto ena kaha e le thuto eo ba phutholohang ho bua ka litaba tse ba amang, ka hona hona ho bolela hore e phahamisa boikemelo, boiketlo, tsebo le polokeho molemong oa bophelo bo botle. A re litichere tse ling li tšaba thuto ena le ho lumela mafosisa ka eona 'moho le karolo e 'ngoe ea baithuti.

A re esale thuto ena e ba teng lipalo tsa bokhachane bo sa roang li bonahala li theoha 'moho le lenyalo la bana ba tlaase lilemong hape bana ba bang ba tseba boikutlo ba bona.

E mong oa batsoali 'Maphakisang Lemphane, o itse taba ea bana bao e bang bakhachane ba le tlaase lilemong e ba tšoara ha bohloko kaha e le karolo e senyetsang ngoana bokamoso. A re bana ba bang ba qetella ba etsa liphoso tsa ho ntša mpa.

A re ba bang ba nyahlatsa sekolo ka lehare hobane ba re baithuti 'moho le bona b'a ba hobosa, e be ba lahlehela ke thahasello ea sekolo a be a sitoe ho khutlela sekolo hobane a lokela ho nka boikarabello moo motsoali kapa mohlokomeli a leng sieo.

O itse bothata bo boholo

ke ba bana ba ratang chelete eo ba e nonosoang ke batho ba baholo. O re ho bohlokoa hore Lekala la Bophelo le etele likolo khafetsa ho fana ka thuto ho baithuti molemong oa bokamoso bo chabileng.

Ho ea ka tlaleho ea Mokhatlo oa Lefatše oa Pokello ea Lipalo-palo ea selemo sa 2024 kahar'a Naha ea Lesotho, ke bacha ba 1,000 ba lilemo li 15 ho isa hot se 19 ba bileng le bana 'me palo ena e phahame ho feta ea lipelohelo tsa lefatše ka 49%. Ha lipalo palo tsa lefatše li le 41% le Afrika e ka Bochabela e le 92%.

Ha boithuto bo entsoeng ke Lekala la Bophelo ka selemo sa 2023 /24, bo supa ha banana ba 14, ho banana ba 100, ba lilemo li lipakeng tsa tse 15 ho isa ho tse 19, ba bile le bana ba bona ba pele.

Ka khoeli Phupjane 2024 thupelong e ileng ea tšoareloa baphatlalatsi e hlophisitsoe ke UNFPA, ho ile ha hlahella hore ho late-la lipalo-palo tsa kotara ea pele tsa Lekala la Bophelo, 26% ea banana ba bile le bana, ho tloha ka khoeli ea Pherekhong le Tihakubele 2024. Ha bacha ba 1,300 ba lilemo li 15 ho isa hot se 19 ba bile le bana.



Mahooana Tšilo, Mosuo-e-Hlooho Sekolong se Phahameng sa Mapholaneng.

Borobong. O boletse tsena puisanong le Koranta ka la 1 Loetse monongoaha.

O re selemong sa 2023 sekolo se bile le bana bao e bang baimana ba bahlano, ha selemong sena ba le robeli ebile e le bohar-eng ba selemo, 'me o ipotsa hore na e tla re sele-mo se fela ho tla be ho le joang kaha a belaela hore ho ea mafelong a selemo palo ena e tla be e nyolohile 'me boholo bana eba bakhachane ba le lilemo li 14.

"Ke belaela bothata bona bo susumetsoa ke hore sekolo se hloka metsi ka hona re sitoa ho boloka bana kahar'a setša kaha ba lokela ho kha metsi ho hlatsoa, ebe ba kopana le liqholotso tsena." ke Tšilo eo. O re ba mathile hohle ba batla lithuso e ntse e le bothata.

kolo ha moroetsana a lelekiloe a le 'meleng. O re ka li nako tse ling e ba moithuti ea khethang ho tlohela sekolo, hobane a itšaba.

A re ba sebelisa baithuti ba methaka, ba thusang baithuti ba joalo ho ikamohela le ho tsoelapele ka lithuto tsa bona. Ha joale o itse o se a kopile More-ro oa Metsi a Lihlaba tsa Lesotho (LHDA) ho thusa ka bahlabolli ba bona ho tla fana ka thuto sekolong le ho eletsana baithuti, Litsi tsa Bophelo le sepolesa ho mo thusa ho loantša boemo bona bo se hlole bo ea pele.

E mong oa baithuti ea sebetsanang le litaba tsa methaka (Peer Educa-tor) o re ba lula ba bolella baithuti 'moho le bona le ho ba khothatsa hore ho ba mokhachane ha se hona ho ka etsang hore ba

www.moetsoabasotho.co.ls

MUSIC SHOW



BAENA BA SETEFANE MARIA 'MAMOHAU (MMAS)
AND BEANA BA SETEFANE ST. CECELIA (SCAS)

M20

TICKET PRICE

M30

AT THE DOOR

08
SEPT

VENUE: MARIA 'MAMOHAU HA TIKOE

designs

Litichere li sebelisa mekhhoa ea khale

Nthabeleng Seithleko

Motlatsi oa Mo-suo-e-Hlooho Sekolong se Phahameng sa St. Paul's Khotso Lesesa o re lithuto tsa mahlale le lipalo e ntse e le qholotso e tjametseng baithuti kaha e le palo e fokolang ea bana ba bontšang thahasello. O boletse tsena, ketelong ea moifo oa Lekala la Thuto le Koetliso ka kopanelo le Lekala la Tekano, Bacha, Lipapali, Boithapallo le Bohahlauli ka la 3 Loetse monongoaha.

O re sekolong litichere tsa lithuto tsa mahlale le lipalo ha lia fuoa mekhhoa e ntlafetseng ea ho anetsa lithuto tsena ho bana, ka hoo ba ka thabela hore litichere tse joalo li koetlisoe hore li tsebe ho fetisetsa thuto e joalo baneng ka mekhhoa e ntlafetseng ba ipapisitse le lenane-thuto le lecha.

A re ho ntlafatsa bana ke ho ba kopanya le mekhatlo ea English Club le Scripture Union, moo baithuti ba kopanang 'moho ho thakelana ka malebela. A re qholotso e teng e sitisang bana ho sebetsa hantle

sekolong ke khatello ea maikutlo e ngata.

E mong oa litichere tsa lithuto tsa mahlale le lipalo sekolong sena, Pateng Maloi, o hlalositse hore sekolo sa habo se sebetsa hantle ha ba ipapisa le likolo tse teng kahar'a setereke kaha ba ntse ba e-na le bana ba fumanang boemo ba pele. A re ha ba e-s'o tsoareloe thupelo ea hore na lithuto tsena ho latela lenane-thuto le lecha li rutoa joang.

O re ba tsoere 'maphele ka sekotlo empa ho batlang ho bebofatsa mosebetsi ke hore sekolo se na le lisebelisoa 'me taba eo e etsa hore ba sebetsa hantle kaha ba ntse ba thuthuha le baithuti ho latela mahlale a bona e le litichere. A re qholotso e kholo ke hore bana ba banana ba bonahala ba sebetsa hantle lithutong tsena maqalong a selemo empa ha selemo se fela bahlankana ba ipabola haholo. A re o belaela litaba tsena li bakoa ke taba ea kholo ea baithuti hobane ba bang ha ba rate le ho khalengoa.

E mong oa baithuti sekolong sena ebile e le setho sa mokhatlo oa Scripture Union 'Maleqhoa Ramakhunoane, o



E mong oa litichere tsa Lithuto tsa Mahlale le Lipalo, Sekolong se Phahameng sa St Paul's, Butha-Buthe, Pateng Maloi.

itse mokhatlo ona o ba thusa ho kopana 'moho e le bacha, ho papala, ho thakelana ka malebela litabeng tsa bophelo, ho simolla litalenta tsa bona le ho bala Lentsoe la Morena Molimo kaha baithuti ba bang ba sa kene kereke, ba bang ba sa le bale le le ho phela ka lona.

A re qholotso e teng ke ea

hore baithuti ba bangata ba bonahala bana le khatello ea maikutlo, ba ikoaleitse ka lintho tse ngata bophelong 'me ba atleha ho li arolelana, ha ba bang ba se na thahasello ea mekhatlo ea sekolo.

O tsoetsepele hore e bang Lekala la Thuto le Koetliso le ka ikeletsa ho ba thehela lihlopha tsa methaka (Youth Clubs) o tšepa hore taba eo e t'lo ba thusa ho theola khatello ea maikutlo, ho hlalisa litalenta le hore ba fumane thabollo. Litabeng tsa lithuto tsa mahlale le lipalo, o itse ho bohlokoa hore ba ithute lintho pele ho litichere tsa bona ba tsebe ho atleha.

Ka lehlakoreng le leng, Mo-suo-e-Hlooho oa Sekolo se Phahameng sa Mapholaneng, Mokhotlong, o supile hore ha ho tichere le e 'ngoe e koetlisiseng ka mekhhoa ea sejoale-joale ea ho ruta lithuto tsa mahlale le lipalo ka hona

litichere tsa bona li hloka likoetliso ho latela liqholotso tsa morao tjena, ka lebaka la ho fetoloa ha lenane-thuto.

O itse sekolo sa bona ha se sebetsa hantle kaha e le methoaela fela ea baithuti ba ipabolang lithutong tsena, 'me bothata ke khaello ea litsebo ho litichere kaha boholo ba tsoere lengolo la pele la thuto e phahameng (Diploma) ha -a le mong a ena le lengolo la boemo ba bobeli (Degree). A phethela ka ho re lithuto tsena li rutoa ke litichere tse robong ho baithuti ba 514.

Mookameli oa Lekala la Thuto le Koetliso Seterekeng sa Mokhotlong Ntšupuo Lephoto, o bontšitse hore lekala le ile la tsoarela litichere tse 'ne tsa lithuto tsa mahlale le lipalo lithupelo, tse bonahalang li sa sebetsa hantle.

Phala ea Lekala la Thuto le Koetliso Mary Mokemane, o hlalositse hore ho ile hoa khethoa likolo tse sa fihleleheng habobebe, ho shebiloe tsela ea tsona ea tšebetso lithutong tsa mahlale le lipalo, ka lebaka lena lekala le ile la hloaea litichere likolong tse sa sebetseng hantle ho li thakela ka malebela a ho ruta lithuto tsa mahlale le lipalo likolong tse joalo.

O re morero o moholo oa koetliso eo ke hore baithuti ba bonahale ba le morolo lithutong tseo, haholo likolong tse ka lithabeng tse sa fihleleheng ha bobebe. A re ba boetse ba kene morerong oa ho khotaletsa likolo ho theha lihlopha tsa thakaneng hore baithuti ba tsebe ho hlokomelana, ba tsebane hape ba sebetsa 'moho. A re takatso ke hore lihlopha tsena li tle li tsoelepele leha morero ona oa lekala o felloa ke nako.



Mookameli oa Lekala la Thuto le koetliso, Seterekeng sa Mokhotlong, Ntšupuo Lephoto.



Lesotho El Niño drought response

PRESS RELEASE – for immediate release

Lesotho receives UN support for People affected by Drought

Maseru, 4 September 2024. As Lesotho faces a worsening food security crisis, Reena Ghelani, the Assistant Secretary-General and Climate Crisis Coordinator for El Niño and La Niña, accompanied by Andrea Noyes, the Head of the Regional Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) undertook a four-day mission to the country to meet with communities affected by the drought, Government officials, UN, and civil society partners.

Ms. Ghelani, Ms. Noyes and the United Nations Resident Coordinator Ms. Amanda Khozi Mukwashi informed the Government that the acting Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator will release US\$2 million from the Central Emergency Response Fund (CERF) to facilitate a joint, coordinated humanitarian response.

On 12 July 2024, the Government of Lesotho declared a state of National Food Insecurity Disaster after a historic drought triggered by El Niño led to the lowest crop yields since the 2018/19 agricultural season.

According to the Government, about a third of the population—approximately 700,000 people—will face hunger in the coming months. In rural areas, more than 400,000 people are expected to experience crisis levels of acute hunger through March 2025. Vulnerability assessments show that an additional 296,049 people are expected to become food insecure in urban areas. The drought has resulted in severe water shortages, with wells drying up.

"We must support vulnerable communities affected by the drought in Lesotho," said Reena Ghelani. "This US\$2 million allocation will help scale up humanitarian assistance for those most in need, but we also need to strengthen long-term resilience to prevent future crises."

During her mission, Ms. Ghelani engaged with Government and partners on immediate needs, ongoing response, and strategies to build long-term resilience against climate shocks. She met with affected communities in Qacha's Nek and Mafeteng to assess the impact of the drought on the most vulnerable.

"The situation is difficult. We met farmers who said the drought has led to crop failures, and we spoke to distressed mothers who told us they don't have enough food for their children. This allocation will be critical to help people access sufficient food and other essential services. The time for action is now," Andrea Noyes said. "OCHA is supporting the UN and partners in Lesotho to strengthen humanitarian coordination and scale up the response to complement Government efforts."

"We stand with the people of Lesotho in this time of need," said Amanda Khozi Mukwashi. "As demonstrated by the emergency allocation, the UN is committed to working closely with the Government of Lesotho and all partners to ensure a coordinated and effective response."

The UN in Lesotho is actively supporting the operationalization of the recently launched National El Niño Response Plan, which requires approximately \$212.9 million, with outstanding funding needs of \$112.8 million.

Media contacts:
Resident Coordinator Office: Reitumetse Rusell, reitumetse.russell@un.org

Liphuputso tsa likhoebo

Nthabeleng Seitlheko

Lokela a Lichelete le Ntšetsopele ea Meralo le tla qala liphuputso tsa khoebo tsa selemo sa 2024/25, ho tloha ka la 7 Loetse monongoaha e le ho ntlafatsa sesiu se tla thusa naha ho fuputso moruo. Tsena li boletsoe ke Mongoli e Moholo oa lekala Nthateng Lebona, 'mokeng oa bo-ralitaba oa la 2 Loetse monongoaha.

O re Naha ea Lesotho e

lokela ho sebelisa sekala se nepahetseng sa ho metha boemo ba moruo ka ho tseba lethathamo la likhoebo tse teng kahar'a eona. A re boteng ba sesiu sena bo t'lo thusa ho tseba ho hloaea mefuta ea likhoebo e sebetsang hantle le tse sa sebetsang hantle hore ba tsebe ho matlafatsa mekhoe ea tšebetso.

Har'a melemo e meng e tla tlisoa ke pokello ea lipalo tsa likhoebo tse teng kahar'a naha, o re ho tla thusa ho etsa maano a tla thusa ntlafalolong ea likhoebo le ho khotlaetsa ho ntlafatsoa ha

melao molemong oa kholiso ea moruo. A re naha e lokele ho sebetsa e ipapisitse le melao ea machaba ho thusa hore bahoebi ba Basotho ba nolofalloe ke ho hoeba machabeng.

Lebona o tsoetsepele hore naha e ntse e sebelisa sesiu sa liphuputso tsa litaba tsa moruo sa selemo sa 2021, ka hona liphuputso tsa selemo sa 2024/25 li t'lo thusa naha ho bona boemo ba moruo le hore liphuputso tse joalo li be boemong ba machaba. O itse tšebetso ena e tla ba moralo o moholo ho thusa ho hlahisa

setšoantšo sa moruo oa naha.

Mosebetsi ona o arabela liphelelo tsa Ntšetsopele ea Morero oa Naha (NSDP2) tse reretsoeng ho ntlafatsa moruo, ka lebaka leo a ipiletsa ho bahoebi ba Basotho ho fana ka litokomane tse tla hlokoa nakong ea liphuputso kaha li tla fana ka seipone sa hore moruo o eme joang.

Setsebi litabeng tsa moruo Letsatsi Sephepha, o thoholelitse lekala ka tšebetso ena kaha e t'lo thusa ho fana ka setšoantšo sa hore naha e boemong bofe ba

moruo le hore na ho ka matlafatsoa hokae. O re pokello ea lipalo-palo le manane a likhoebo e molemo linaheng tsohle, ho thusa ho hlahisa menyetla ea khoebisano le linaha tse ling kaha ho fana ka setšoantšo seo naha e leng ho sona.

O entse kopo ho lekala ho se lebele ho ngolisa likhoebo tsa baitšokuli e le hore le bona ba be le sekala sa hore na motho e ba moitšokuli ho fihlela boemo bofe, kaha ho na le ba holileng khoebong ba sa sutheleng ba bang libakeng le ho bontša khoho. O re sena se tla thusa naha ho ba le semetho se setle litabeng tsa ntlafalo ea moruo le khoho ea Basotho khoebong.

Basotho ba tšolohela ho RFP



thusa Naha ea Lesotho ho tsoelapele. A re ba t'lo sebetsa ka thata ho tšehetsa RFP hore e hole molemong oa Basotho.

Ke hona mona moo Nongoli e Moholo oa RFP Nthati Moorosi, a supileng hore litho tseona tse ba li amohelang li tsetselele khoho ea maano a RFP, khoho ea moruo oa Naha ea Lesotho kaha e le tšiea ea bohlokoa. A re hape ba arabele pitso e 'ngoe ea kopanelo ea bothata bo teng ba tlhokahalo ea mesebetsi le bofutsana bo tjametseng Basotho.

A re ho kena ha litho tseona kahar'a letšolo ba lumela hore ba t'lo tšehetsa Mohlomphehi Samuel Ntsokoane Matekane, ha bohle e le matsoho a hae 'me tumelo ea bona ke hore

bao ba tšile ba khahliloe ke maano a RFP.

Ke bonyane batho ba 44 ba nyahlalitseng mekha ea bona e fapakaneng ea lipolitiki ba ikakhela kahar'a RFP.

mekheng e seng e boletsoe hammoho le DC, BAP le UAT ba amohetsoeng e le litho tse ncha tsa RFP. Mokhethoa oa AD oa Malibamatšo Mokoto Hloaele, e



Har'a ba bang e bile Phakiso Motaung, ea tum-

bile karolo ea bao le a eena a se a ile a amoheloa ka-

Nthabeleng Seitlheko

Letšolo la Ntlafalo ea Moruo (RFP) le amohetse litho tse ncha ho tsoa Mekheng le Makhotleng a fapakaneng a lipolitiki, ho kenyeletsa Moparamente oa AD Mokoto Hloaele, Maparamente a mehleng, Thuso Litjubo le Lepota Sekola. Tsena li bile mapatlelong a Ntlo-Khoho RFP, ka la 4 Loetse monongoaha.

E mong oa litho tse amohetsoeng Thuso Litjubo, o hlalositse hore ba masoabi hore ba ile ba khotlaetsa

Basotho ho se khetha RFP likhethong tse fetileng hobane bona ba rata ho bona naha ea bo bona e ntlafetse.

A re ba ikopela tšoarelo ho Basotho bohle, le ho Mohlomphehi Samuel Ntsokoane Matekane, ka lebaka leo o kopa le ho rapela bohle ba ileng ba phasa-phasa ba ea mekheng e meng le ba ntseng ba haneletse ho e meng ho latela letšolo.

E mong oa litho tsa nako e telele tse matla kahar'a BNP David Latela, o hlalositse hore lipolitiki tsa khotso ke tsona tseo ba li hloakang, tse nang le 'nete kaha li tla



LEKHOTLA LA PUSO EA LIBAKA LA TOROPO EA QUTHING (QUTHING URBAN COUNCIL) LE ETSA PHATLALATSO EA BOJALEFA BA MOBU BO LATELANG:

LEBITSO LA MOFU	TŠEBELISO EA MOBU/ NOMORO EA SETŠA	SEBAKA SEO MOBU O LENG HO SONA	LEBITSO LA MOJALEFA	KHETHO EA MOJALEFA
THABANG NKOPANE	KHOEBO	LIHLABENG HA-LIQA	EKETSANG NKOPANE	LELAPA
THABANG NKOPANE	BOLULO	LIHLABENG HA-LIQA	EKETSANG NKOPANE	LELAPA

Batho bohle ba nang le likhanyetso kapa litletlebo ka bojalefa bona bo phatlalalitsoeng ba ngolle Ofisi ea Quthing Urban Council pele ho feta libeke tse tšeletseng (6) phatlalatsa ena e entsoe. Ofisi e fumaneha pel'a Orange River Hotel, Upper Moyeni-Quthing.

Ba ngolle:
MONGOLI (Townclerk)
Quthing Urban Council
P.O.Box 64
Quthing 700

meng ka lebitso la Bishop Kobo-Tata ho tsoa mekheng oa ABC, le ba bang ho tsoa

har'a RFP pejana kamor'a hore a tšele ka paramenteng.



From Poverty to Prosperity: How Youth Can Transform Lesotho's Economy

Lesotho, like many developing countries, confronts enormous hurdles in its struggle against poverty. However, the key to converting our country into a vibrant, successful economy is in the hands of our young people. Lesotho's young people have the potential to drive economic development through entrepreneurship, technology, and sustainable practices, all of which have proven successful in powerhouse countries throughout the world.

The Power of Entrepreneurship

Entrepreneurship is a crucial driver of economic progress. In countries such as the United States, Germany, and Japan, small enterprises and start-ups are the economic backbone. These countries have fostered a culture that celebrates and encourages innovation and entrepreneurship, resulting in the formation of new industries, jobs, and wealth.

Lesotho's youth can emulate this by seeing entrepreneurship as a feasible road to success. Young entrepreneurs can find market gaps, develop innovative solutions, and create enterprises that meet local needs while also reaching worldwide markets. The emergence of digital platforms has made it easier than ever to establish a business with little cash, and young Basotho entrepreneurs should be encouraged to seize these chances.

However, to stimulate entrepreneurship, it is necessary that we establish an enabling atmosphere. This includes access to funding,



mentorship, and training programs that equip young people with the necessary skills to succeed. Furthermore, government policies must be supportive to small firms, lowering bureaucratic barriers and providing tax breaks to stimulate start-ups.

Leveraging Technology for Growth.

Technology is another great instrument that may help Lesotho's economy grow. Technology has fuelled fast economic transition in powerful countries such as China and South Korea. These nations made significant investments in technology infrastructure, education, and research, allowing them to become world leaders in disciplines such as artificial intelligence, robots, and telecommunications.

For Lesotho, adopting technology can make the difference between stagnation and progress. Our children are naturally tech-

nologically smart, and with the correct support, they have the potential to drive a digital revolution. Young Basotho can start businesses that are not restricted by geography by learning to code, producing apps, and engaging in e-commerce.

Furthermore, technology can enhance access to education, healthcare, and financial services, particularly in distant places. Mobile banking, for example, has already begun to transform the way individuals in rural Lesotho manage their money. Expanding such technical advancements can result in increased financial inclusion, which is critical for economic progress.

Embracing sustainable practices

Sustainability is another important component in powerhouse countries' economic success. Countries such as Sweden and Denmark have included sustainability into their economic plans, resulting in long-term growth that does not deplete natural resources or harm the environment. These countries have invested in renewable energy, sustainable agriculture, and eco-friendly technologies, resulting in sectors that provide jobs while protecting the environment.

Lesotho's youth can also take on leadership roles in this field. By implementing sustainable methods, young entrepreneurs can create firms that not only make profit but also contribute to environmental conservation. This could include establishing organic farms, implementing renewable energy projects, or manufacturing products from recycled materials.

Sustainable development is not just a trend; it is the future of global economics, and Lesotho must be part of this movement.

Lessons From Superpower Countries

One of the most important lessons from powerhouse countries is the value of long-term planning and human capital investment. These countries did not achieve prosperity overnight; they invested in education, innovation, and infrastructure over time. They also promoted a culture of continual learning and adaptability, allowing them to remain competitive in a quickly changing world.

For Lesotho to continue on this path, our kids must be at the forefront of the transformation. They must be equipped with the necessary skills, resources, and chances to innovate, take risks, and create the world

they desire. The government, commercial sector, and civil society must collaborate to build an ecosystem that fosters young people's entrepreneurial and technological pursuits.

Conclusion: Young People as Change Agents

Lesotho's youth have the potential to transform the country from poverty to wealth. By embracing entrepreneurship, utilizing technology, and committing to sustainable practices, they can alter our economy and pave the path for a brighter future. Superpower countries' examples demonstrate that with commitment, vision, and the correct support, anything is achievable. It is now up to Lesotho's youth to take on the challenge of leading the country to greater prosperity and sustainability.

Lawrence Makhosane

Let us get passed that fear



We live in the world where we are constantly working or at least are dreaming about a life that is full of joy, which everyone is envious of. We naturally think of ways to make that life happen, some of us don't just stop at thinking, we work to make our dreams a reality. We wake up to push for that life we so desire. On the other hand, some of us have all these beautiful dreams and how they can be materialised but the problem is it only ends in thought, we are afraid of taking steps to put into reality the vision we have. This happens because we have a fear of making mistakes or being judged, for these reasons we don't act, we don't know the potential of our dreams or even

get a chance to live that life we so wish for. The problem is not in our dreams but in our fear to fail, when we are not ready to fail it simply means we are not ready to do anything. Let us remember that fear of failure has killed more dreams than failure actually did. If we try anything and fail, there's nothing to lose but everything to gain, we can in a form of experience and lessons. Therefore, let's get rid of that fear and make a first step towards those dreams, after all, they are ours to achieve.

**Teboho Matjeka
Therapist
(+26658911803
/63574502)**

BE YOUR OWN DOCTOR
with Moses Mollatsi 'Is'oeu
A Qualified Herbalist

Nature's Healing Practices.
Basic Education on Herbs.

Overcome ailments with herbs.
(High blood, Diabetes, Cancer,
Arthritis, building immune system,
Asthma, Memory loss,
Heart problems, etc.)

Planning your herb garden.
Practicals (Making Herbal
Tinctures, Teas, Capsules,
Ointments, beauty creams, etc.)

15 SEPT 2024
10AM-3PM

Venue: Emmanuel Hostel Hall
Maseru
(Opposite Manthabiseng
Convention Center)
Lunch Will Be Served.

www.moeletsoabasotho.co.ls

CONTRIBUTION: M150.00 (MPESA/ECOCASH NUMBERS: 56123255/62178739.)



TSA KEREKE

O pholosa Eukariste

Staff

Moprista oa Naha ea France Fr. Sebastien Rousel o pholositse Sakramente e Halalelang le lintho tse ling tse 20 tsa bolumeli, ho kenyeletsoa le letšoao la Mohalaleli Cornell kamora hore setlokotsebe se lilemo li 39, se bitsoang Joel Vigoureux se lleloe ke litšepa ka pe-laello ea ho chesa Kereke e fupereng nalane ea bolumeli ea The Immaculate Concep-

tion, ka leboea ho Naha ea France mathoasong a khoeli ea Loetse monongoaha. Litlaleho li supa hore 'me-laelloa Vigoureux ea neng a leke ho chesa libaka tse ngata tsa borapeli nakong ea ho feta, o ile a tšoaroa lihora li se kae kamor'a hore mollo o laoloe. Ho ea ka ba boholong sebakeng seo, mollo o qalile

ka hora ea bone hoseng, 'me oa chesa mahlakore ohle a moaho oa Kereke, oa senya marulelo, tora le tšepa e ileng ea bjaramana fatše ea senyeha. Bo-ralitima mollo ba 120 ba tlalehoa ba ile ba phalla ho beha mollo tlasa taolo. Ketsahalong ena ka lehlohonolo ha ho motho ea tsoileng likotsi.

Fr. Sebastien Rousel o boletse hore o ile a kena ka kerekeng tlasa tumello ea bo-ralitima mollo, a fetela

heng ea France, ho akareletsa le Kereke ea Notre Dame e Motse-Moholo Paris e sentsoe hampe haholo ka mollo. Athe ka la 11 Phupu 2024, Spire ea Roven Cathedral le eona e ile ea chesoa ke setlokotsebe. Ka lehlohonolo bo-ralitima mollo ba ile ba atleha ho laolo mollo oo ka potlako e kholo.



Liphuputso li bontša hore ka selemo sa 2023 ho chesitsoa likereke tse 27 le tse 12 ka likhoeli tse tšeletseng

Tabanakeleng ho pholosa Sakramente le ho nka lintho tsa bohlokoa tse kang Ciborium le liemahale tsa bohlokoa tse 'maloa tse kenyeletsang thepa ea ka tlung ea litšebelotso tsa bolumeli.

Litlaleho li bontša lilemong tsa morao tjena mehaho e mengata e nang le litšoantšo tsa Kereke e Katholike Na-

tse qalang selemo sa 2024. Haele lithaselo tsa liemahale tsa bolumeli tsona lilemong tsa morao tjena liphahame ka 90% ea liketso tse khahlanong le bokriste tse tlalehoang selemo le selemo ke Lekala la Litaba tsa ka Hare la Naha.

-CNA-

2023-2024 SELEMO B

SONTAHA SA 23 HAR'A SELEMO

Isaia 35,4-7

Pesalema 145

Jakobo 2,1-5

Mareka 7,31-37



Khothatso

O entse tsohle ka bokhabane

Ho etsahala'ng ha mooki, akhente kapa ngaka a hlalosea ngoana ntho ka puo e tebileng ea mantsoe a amanang le mosebetsi oa hae? Ngoana eo h'a na ho utloa letho hobane kelello ea hae ha e-s' o hole ho lekana. Ho joalo le Bakriste ha ba bua litaba tsa moea ho batho ba sa lumeleng, ka lebaka la ho thatafatsa lipelo tsa bona ha ba bone mesebetsi ea Morena, hobane ha ba amohela grasia ea Morena, "ba mamela empa ha ba utloisisi, ba sheba empa ha ba bone." (Matheus 13:14)

Empa rona Bakriste mahlo a rona a hlohonolofalitsoe, (Matheus 13:16) ka Sakramente ea Tlhatsuo re tsoetsoe bocha (Ba-Galata 6:15] C.C.C. #1265) 'me re fuoe mahlo a bonang le litsebe tse utloang. (Matheus 13:16) Le hoja 'mele ea rona e loantsana le moea, ka grasia ea Morena, ha re rata re ka boela ra nahana tsa moea e le hore re tsebe ho utloisisa manoni ohle a tsona.

Mehleleng ea moprofa Isaia batho ba ne ba phela ka tšabo ho Morena hobane ba ne ba tseba hore baholo ba bona ba ile ba amohela kotlo e joang ho Morena, nakong eo ba neng ba thatafalitse lipelo tsa bona 'me ba sa mamele Melao ea hae. Ka tsela e tšoanang ba ne ba tseba hore ha ba ka mamela Morena ba tla amohela lithohonolofatso tsa mefuta-futa. Isaia o khoba sechaba matšoafu hore se tlose tšabo hobane Morena o tla ka tefo. Ha se bohle ba neng ba thabetse taba ena haholo ba neng ba tseba hore ba phela sebeng, joaloka balekhetso ba neng ba inkela chelete tsa batho ka bolotsana.

Ka ho nahana ka tsa lefatše ba ne ba sa tsebe hore ka ho inkela botho ha Jesu Kriste, Morena o tlo nka 'Muso oa hae ho morena oa mafifi. Phethetso ena e ne e se khahlanong le sechaba empa le meea eohle e mebe ea Satane 'moho le manyeloi a hae. (Luka 21:22, 21:32; Tšenolo 12:10) Morena o ne a tl'o ntša batho kholehong ea bofifi ba ho phela joaloka makhoba a sebe, o ne a tl'o fana ka tsoalo e ncha ea metsi le Moea. (Joannes 3:3, 5) Ka Morena Jesu, "grasia ea Morena e tla hlaha e tliša pholoho ho bohle." (Titus 22:11) Isaia o fana ka matšoao ao batho ba tla a bona mohla Kriste a fihlang; lifofu li tla bona, bo-tsebe-tutu ba utloe.

Evangelie ke bophethahatsi ba litaba tse ileng tsa profetoea mehleleng ea Testamente ea Khale, 'moho le tse hlahang Thutong ea Pele. Ka mantsoe a Morena Jesu, "Ana ke mantsoe a ka ao ke neng ke a bue ha ke sa na le uena, hore tsohle tse ngotsoeng ka 'na molaong oa Moshe, baprofeta kapa lipesalema li lokela ho phethahala." (Luka 24:44) Kriste o ile a phekola monna ea neng a sa utloa a bile a sa tsebe ho bua hantle. Bohle ba neng ba le teng ba ile ba re ka ho makala hohle; "O entse tsohle ka bokhabane. (Mareka 7:37)

Kriste ha folise monna eo feela 'meleng, empa ka mali a hae o nchafalitse bohle. O ahile lefatše le lecha la 'Muso oa Morena ka Sakramente ea Tlhatsuo. Ka grasia ea Molimo Ntate 'moho le matla a Moea o Halalelang re entsoe lipopuoa tse ncha, sechaba se halalelang, boprista bo halalelang, bana ba Molimo. Pelo e ncha ke bopaki ba tsena, hobane re tseba ho amohela tsohle tsa moea ka pelo e ncha le ka ho lula ha Moea o Halalelang, e leng seo ba sa tsoeng ho Morena ba sitoang ho se bona.

Bana beso bekeng ena ha re shebeng seo Kriste a re etselit-seng sona, 'me re inahane ka mantsoe ao letšoele le ileng la a bua, "O entse tsohle ka bokhabane." (Mareka 7:37) Grasia ea Morena e lule e e-na le lona kamehla e le hore le se le bale matlotlo ohle ao re a amohetseng ho Morena Jesu le Moea o Halalelang.

Bahalaleli har'a Beke

- 09 Loetse Peter Claver
- 10 Loetse Joseph of St. Hyacinth
- 11 Loetse Daniel
- 12 Loetse Macedonius
- 13 Loetse John Chrysostom
- 14 Loetse Crescentius

Designed by: @TSA

"Where words fail, Music Speaks"

ST THOMAS CHOIR (SOUTH AFRICA)

CONCERT

September 21st

Damage Kids - M10
Adults - M20

+266 59795837

Sion Parish Hall

www.moeletsiabasotho.co.ls

Qacha e tla ka ntho'e ncha



Manti Construction Project le Kampani ea Ramela & Associates. Mpho ena e hlalositsoe e le ho tlotla khalala ena ea Lesotho le ho tlotlisa lebelo lena le lecha la Mountain Marathon 21.

Ramakongoana o ile a isa teboho ea hae e khethehileng ho bafani le ho sechaba sohle sa habo sa Melele ka tšehetso e matla eo ba 'montšitseng eona. A itlamma kapele ho sebetsa ka thata ho fihlela a fihletse litoro tsohle tsa hae. "Ke tšepisa hore ha feela mentlele oa Li-Olympic le oa li Commonwealth ke e-s'o o tlise kahare ho naha, kannete nke ke ka

'Mamolise Falatsa lebelo lena morero o moholo oa ea bana ba Basotho nana Basotho se thehiloe. kong ena ea ketekelo ea Le boetse le tl'o ba thusa

Tšeliso Thakholi

Lekala la Tekano, Bacha, Lipapali, Boithapollo le Bohahlauli ka kopanelo le Koporasi ea Lesotho ea Bohahlauli (LTDC), le ile la memela baphatlalatsi ba litaba leetong la ho ea Setereke sa Qacha's Nek, ka sepheo sa ho hlahloba boithhopho le ho tseba ka bohlokoa ba lebelo le lecha la Mountain Marathon 21, le tlii'o tšoea ketekelo ea lilemo tse 200 sechaba sa Basotho se thehiloe. Lebelo lena le tlii'o ba ka la 26 Mphalane monongoaha.

Ho ea ka Raliphatlalatsi oa Lekala la Bohahlauli Mofumahali



lona ke ho sibolla talenta lilemo tse 200 sechaba

hore ho be le moo ba hlahisang talenta ea bona le ho ikhapela meputso e tla tseba ho ntlafatsa bophelo ba bona. Lebelo le tla qala motseng oa Ha Noosi ho ea Lebaleng la Melele, 'me mohloli ka ho banna le basali o tla kiba-kiba ka chelete e kaalo ka M150,000.00 motho ka mong.

Baphatlalatsi ba ile ba kopana le 'Musi oa Setereke sa Qacha's Nek, Monghali Habofano Theko ea ileng a nehelana ka mpho ea chelete e kaalo ka M50,000.00 ho semathi sa Li-Olympic sa Lesotho, Tebello Ramakongoana ho tsoa ho

tlohela moja." Ke eena eo.

Mookameli oa LTDC, Monghali Molapo Matelela o ile a hlokomelisa sechaba ka bohlokoa ba lebelo lena kaha a itse le tl'o akofisa bohahlauli kahar'a naha. A re lebelo lena le tliilo fana ka menyetla e metle ho sechaba sa Melele ho ntlafatsa bophelo ba bona kaha baeti bohle ba tliilo sia chelete e ngata. A ipiletsa ho sechaba ho ngolisa likhoebo tsa bona. Ho feta mona baphatlalatsi ba ile ba potoloha le Setereke sa Qacha's Nek, ho ithuta nalane ea sona le libaka tsa bohahlauli.



Na e tla o besa o tuke?

Tšeliso Thakholi

lithabathibane. Ba bapalang morao ke Mokhele Molise, Thabo Makhele, Retha-

bile Mokokoane, Fusi Matlabe, Thabo Matšoele le Thato Sefoli. Ba bapalang

mpeng ke Tlotliso Phatsisi, Mosoeu Mosoeu, Lisema Lebokollane, Lehlohonolo Matsau, Taboho Letsema, Lehlohonolo Fothoane, Tsepang Sefali le Neo Mokhachane. Bahlaba-lintlha bona ke Motebang Sera, Katleho Makateng le Jane Thabantšo.

Maikutlo a barati ba sehlopha sa Naha sa Likuena, ba nang le lerato le khaphatsehang ho sona ba bontšitse hore monongoaha ba na le tšepo e kholo ea hore ha se khutla Naheng ea Morocco, moo se ilo bapala lipapali tse peli le lihlopha tsa Central African Republic le Morocco tsa ho phunyeletsa ho ea lipapaling tsa AFCON ba tla tla le tlhoho.

Sehlopha sa Naha Likuena se qalile ho kopana 'moho le ho ikoetlisa lekhetlo la pele se fihlile El Jadida, Morocco ka la 4 Loetse 2024, se ena le sethibathibane sa bona Sekhoane Moerane, 'mapala-morao ea hloahloa Thato Sefoli, Motebang Sera, Tlotliso Phatsisi, Teboho Letsema le Thabang Malane ba bileng morao nakong, ka mabaka a fapakaneng ho hlaha lihlopheng tsa bona.

Papaling ea sona ea pele e tliilo ba ka la 5 Loetse 2024 moo se tla beng se isana holimo le tlaase le sehlopha sa Central African Republic, ebe papaling ea sona ea bobeli e ba kala 9 Loetse, moo e tla beng e thunthetsana le Morocco. Pejana ho lipapali tsena Mokoetlisi oa sehlopha Leslie Not'si o ne a ile a bontša leha sehlopha sa habo se pannoe le lihlopha tse matla haholo, tse bileng li nang le nalane e ntle lipapaling tsa machaba Likuena e tliilo etsa sohle se matleng a eona ho tlela Basotho tlhoho.

A tiisa hore monongoaha ha se maobane, 'me lihlopha tseo ba tliilo kopana le tsona li tliilo utloa ka letlalo hore Likuena ha se potele e khoathoang ka lehlaka. A qetella ka bontša hore o na le tšepo e kholo ho libapali tsohle tsa hae hore li tliilo etsa mosebetsi o tsoileng matsoho, molemong oa Lesotho le Basotho.

Ho sa le joalo bahlankana ba qeteletseng ba khethetsoe ho ea emela naha kapa ho ea phahamisa folakha ke ba kang Sekhoane Moerane, Tankiso Chaba, Molise Ntsane e le



E tlotla libapali

Tšeliso Thakholi

Sehlopha se Seholo sa Setereke sa Maseru, Matlama 'Tse Putsoa' se ile sa tlotla libapali tsa sona ka tšebetso e ntle ea selemo se fetileng sa lipapali sa 2023/24, moketeng oa semetletsa o bileng Sekolong se Phahameng sa Lesotho, Maseru mafelong a tsoa feta a beke.

Libapali li ne li hloaue ka hore na li entse se neng se lebeletsoe ke botsamaisi le batšehetsi ba sehlopha

selemong se fetileng sa lipapali. Ka har'a libapali, ba neng ba shebiloe e ne e le libapali tse kenyeletsang hara tse ling, sebakali se hlabileng lintlha tse ngata, sethibathibane se sebelit-seng hantle selemong se fetileng sa lipapali, sebakali sa selemo se khethiloeng ke libapali tse ling, sebakali se ipabotseng ka boitšoarole sebakali sa selemo.

Ke moo sebakali sa selemo e bileng 'mapala-morao oa sehlopha e leng Rethabile Mokokoane ea ileng a hahara chelete e fetang ea libapali tsohle e leng M7,000.00, a hlahlangoa



ke Jane Thabantšo ka ho ba sebakali sa selemo 'me a fumana M6,000.00. Jane Thabantšo a boela a ikhapela M5,000.00 ea ho ba mohlaba-lintlha. Joalokaha e ka ha oa lekena a boela a iphumanela chelete e kaalo ka M5,000.00 ea Presidential award.

Sethibathibane se qollotsoeng e le se bileng hloahloa ka ho fetisisa ke Monaheng Ramalefane, 'me a iphumanela M4,000.00. Ho tloha moo, Phafa Tšosane a ikhapela khau ea ho hlabantlha e ntle ho feta tsohle selemong se fetileng sa lipapali. A fuoa chelete e kaalo ka M2,500.00. Sebakali se ileng sa ipabola ka boitšoarole bo botle e bile Tšepang Ntsenyane a khaketsoa M3,500.00. Pontšo Moabi eena o ile a fuoa chelete e

kaalo ka M2,000.00 ea ho ba sebakali se bonahetseng papali ea sona e ntlafetse haholo. Athe sebakali sa ho qetela e bile Leluma Mofoka ea fuoeng chelete e kaalo ka M2,000.00 ka ho ba sebakali se senyenyane haholo kahar'a sehlopha sa Matlama.

Botsamaisi ba sehlopha bo lebohile bohle ba kentseng letsoho ka litsela tse fapakaneng ho atlehisa mokete ona. Ba tiisa hore le selemong sena thomo ho bakoetlisi ba sehlopha ke ho hapa mehope le ho hapa liki ea selemo sena se secha. Ho sa le joalo, Matlama e tliilo simolla papali ea eona ea pele ka ho amoheloa ke Manonyane Lebaleng la Bambatha, Maseru ka la 15 Loetse 2024, e be ka la 21 Loetse e nkana le LCS.



A Division mafelo a Loetse



cha khong ho sale molara kaha lihlopha ka bobeli li bo-nahetse li ithlophile ka tsela e ntle haholo monongoaha.

Ho sa le joalo, Monghali Hlompho Maitin oa Sehlopha sa Lioli o khethiloe e le Molula-Setulo e mocha oa PLMC, likhethong tsa komiti e ncha tse tsoa feta mafelong ana a beke. Motlatsi oa hae ke Moruti Sekokotoana oa Bantu, Mongoli ke Teboho Khesa oa LMPS, Motlatsi oa hae ke Thabiso Phethoka oa LCS, Raliphatlalato ke Moeketsi Ramakatsa ho hlaha Sehlopheng sa Liphakoe. Athe setho sa komiti ke Donny Ntakha ho tsoa ho LDF. Komiti ena e lebeletsoe ho nka lilemo tse 'ne e seng tse peli joaloka pele.

Ba bang ba barati ba bolo ba thoholelitse le ho lakaletsa komiti ena e ncha katleho le mahlohonolo. Ba ipiletsa ho eona hore e sebetse ka thata ho holisa le ho matlafatsa papali ea bolo ea maoto. Ba e kopa hore hang ha e qala e kena khabong e eketse litlholisano tsa lihlopha tse kholo kaha seo se tla thusa lihlopha ho nyolla mokotla le ho phahamisa papali ea bolo ea maoto kahare ho naha.

Tseliso Thakholi

Nakong ena eo barati ba banga-ta ba lipapali ba lebeletseng ka thahasello e kholo tse tlang ho etsahala Naheng ea Morocco ha lerole le qoba

lipapaling tsa ho phunyeletsa ho ea Mohopeng oa AFCON isao, mahlo a ba bang a shebile ka koano ka hae lipapaling tsa Mokhahlelo oa pele oa Liki ea A Division tse tlang ho qala ka la 21 Loetse 2024.

Ho ea ka lethathamo la mathomo le ntšitsoeng ke Komiti e Tsamaisang Lipa-

pali tsa A Division (ADMACO), bompoli ba Nedbank Cup e leng Members e tli'o simolla lipapali tse tsa Liki ka ho amohela sehlopha se secha sa Liponono ka Liking e ka Boroa ka la 21 Loetse 2024 lebaleng la Swallows. Ka lona letsatsi le tsoanang Sehlopha sa Swallows se tla etela Qa-

cha's Nek LMPS.

Haele letsatsing la Sontaha lihlopha tse tla thunthetsana ke FC Summit le Naughty Boys e sa tsoa theohela lihlopheng tse ka tlaase tsa Mokhahlelo oa A Division. 05 United e momane le Quthing LMPS mane Mohale's Hoek. Monateng ha ho pelaelo ho tla

ELEGANCE COUTURE FABRIC THAT SPEAKS



PHYSICAL ADDRESS:
TRADORETTE BUILDING ROOM B22

WHATSAPP: +266 58524642

FACEBOOK AS ELEGANCE COUTURE

INSTAGRAM AS ELEGANCE COUTURE



www.moeletsoabasotho.co.ls

KHOELI EA MOSALI OA MO-AFRIKA HA E-S'O FELE.

ATAMELA ELEGANCE COUTURE U FUMANE TSOHLE KA LITJEO TSE TLAASE EMPA BOLENG BO LE HOLIMO.

RE ROKA MESE E METLE EA SEJOALE-JOALE LE EA SESOTHO E LITEKA KA MAKHETHE.